

“Аар тайңа ырыаһыта - Кыыл Уола”

C.A. Зверев – Кыыл Уола төрөөбүтэ 120 сыйыгар анаммыт көрсүхүү киәнгэти

Сыала-соруга: Сүдү талааннаах С.А.Зверев-Кыыл Уола олојун уонна аяар үлэтин сырдатыы, үйэтитии.

- Экранга презентация “ С.А. Зверев 120 сааха”
- Кинигэ быстапката “Аар тайңа ырыаһыта - С.А.Зверев”
- С.А. Зверев ырыата “Сарсын-сарсын сарсыарда”

Ыытааччы:

Олохпут уйгулаах үүнүүтүн
Оччугуй ырыаһыта кимий диэтэргит -
Ол мин сүрэжим этэ.

Кини -

Кэлэр кэскилгэ
Кэрэ кэмнэ үөрэн,
Көндөй агдам иһиттэн
Күөгү көмүс күөмэйбинэн
Көтөн-дайан тахсан,
Чыычаах буолан тырыбынаан,
Ымыы буолан ыллаабыта,
Алгыстаах олоју,
Аан дойду кэскилин айхаллаабыта.

Ыытааччы: Утүө күнүнэн, күндү бүгүнгү билиини, сырдыгы саҗар сыаллаах, кэпсээн кэниилээх тэрээһиммит кыттыылаахтара!

“Сарсын, сарсын сарсыарда” диэн Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уолун бэйэтин толоруутугар, норуокка биир саамай биллибит ырыатынан уонна «Мин сүрэжим» диэн тэттик айымнытыгар олус бэргэнник бэйэтин ырыаһыт, тойуксугу быһытынан аналын уобараастаан эппит тылларынан бугунну кэпсэтиибитин сабалыабын.

Ол курдук, саха норуотун кутун-сүрүн бэйэтин өйүгэр-санаатыгар сөнгөрдүбүт, саха төрүт култууратыгар сүппэт сүдү бэлиэни хаалларбыт, дэгиттэр талааннаах, РСФСР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха АССР ускуустубатын үтүөлээх деятелэ, ССРС суруйааччыларын Сойууһун чилиэнэ, икки Үлэ Кыһыл Знамятын кавалера, кэрэ чуор кылышахтаах тойуксугу, бэйиэт, драматург, охуохайдыг, олонхонгут Сергей Зверев - Кыыл Уола быйыл төрөөбүтэ 120 сааын бэлиэтиибит.

Бүгүннүү көрсүүбүт маанылаах ыалдытынан буолар Сергей Афанасьевич Зверев төрөллүп уола Төгүл Афанасьевич Зверев. Онон бүгүн киэхэ сонун кэпсээннээх, кэрэхсэллээх кэпсэтий буолуу диэн эрэнэбит.

Күндү ыалдыппытын кытары кэпсэтийхит иннинэ кылгастык сүдү талааннаах Ытык киһибит Кыыл Уолун олообун сүрүн кэрчиктэрин сэгэтийбин:

Сергей Афанасьевич Зверев 1900 сыллаахха от ыйын 6 күнүгэр Сунтаар улууңугар Түбэй нэһилиэгэр Ыгыаттаа дъаданы ыалга төрөөбүтэ. Абата Кыыл Охонаохой, быстар дъаданы уонна сыйтыы-хотуу киһи буолан, уола кыратыгар ускул-тэскил онон-манан аяабын туңугар хамнаска үлэллэн сыйлдыбыта. Ол иин дойдугун дьоно кинини Кыыл Охонаохой, онтон уолун Сэргэй Кыыл Уола диэн ааттыыр буолбуттара. Онтон кэлин быраатынаан Киргиэлэйдин араспаанья оностубуттар.

Ођо саас төһө даҕаны дьолу-соргунутосхойботообун иһин, кыра Сэргэй норуот тылынан айымнытын дыкти алыштаах эйгэтигэр биһиктэнэн улааппыта. Сергей Афанасьевич, утумнаан турган тойуксуг, ырыаһыт, үнкүүһүт төрүттэрдээх эбит. Хос эһэтэ Кыыл Ойуун, эһэлэрэ Дъапта Онтуон. Мындыр Өлөксөй, эбэтэ Бүргэс Балбаара бары да бэрт тойуксуг, ырыаһыт, үнкүүһүт идэлээхтэрийн чугас эргин биллэллэрэ.

Кыыл Уола норуот ырыаһытын быһытынан тыыллан-хабыллан туруутугар, кини эгэлгэ баайын, толоруу искуусствотын баһылырыгар, Сергей Зверев бэйэтэ билинэринэн, унуйбут учууталынан ыкса ыала, чугас доҕоро Яков Васильев - Тара уола Ырдъян Дааакып буолбута. Ырдъян Дааакып үнкүү тылын этэргэ, онно мустубут дьону көрөн-истэн, кинилэр үөрүүлэрин-көтүүлэрин, туттууларын-хаптыыларын киһини кэрэхсэтэр гына уустаан-ураннаан, ыпсаран этиллиэхтээх диэн сүбэтийн Сергей Афанасьевич обо эрдэбүттэн дириңник ингэриймитэ.

Дария Платоновна Петрова-Киччэй эмээхсинэ диэн, улахан баайадуола суюх да буоллар, сылын аайы Ходуналааха дьону түмэн ыһыахтыыр ураты үгэстээх эмээхсин олорбут. Манна Ньурба, Сунтаар улуустарын быына буолан, дойду дойдугуттан аатырбыт-сурааырбыт үнкүүһүттэр Иванов-Мохордооноп, Саввинов-Кырылаахап, Доҕойуукап - Доҕойук уола, Бэһэлэйдээх Мэхээлэ кэлэннэр, көрүлээн-нарылаан ааналлара. Киччэй эмээхсинин ыһыахтарыгар Сэргэй сыйлдыбыт уонна аан мангтай ыһыахха үнкүү тыла эспит. Онтон бэттэх кини ыһыахтарга улахан дьон ортолугар этэр, онтон биллэр этээччи буолан испит.

Ыытааччы: Билигин истийбин Сергей Зверев толоруутугар «Аба алгыла» тойугу.

Норуот ырыаһыта бэйэтэ да билинэринэн, талаана тахсыбытынан, идэтэ тобуллубутунан үнкүүһүт быһытынан ордук күүстээбэ. «Үнкүүһүт идэбинэн киһиэхэ кыайтарбыппын билбэппин, онтон тойукпунан орто эрэ этим, олонхоуппунан өссө аннынан этим», - диэн сэмэйдик билинэрэ.

Кыыл Уола оччолорго отутус сылларга Ходуналаах ыбылаңар үнкүү тыла этэ сылдьарын уу хараңынан көрбүт, кэрэ чуор куолаңын истибит Егор Савинов (Сунтаар улууha, Күүкэй нэхилиэгэ) маннык ахтар: «Кини бэйэлээх, сэгэлдьиччи туттан-хаптан сылдьан, истибит эрэ сүргэтэ көтөбүллэринэн, сүрэбэ сылааныйарынан дъэрэлитэ туойан, түүлгэтийн саңалаан бардаңына, мэктиэтигэр, этэ-хаана уллугаңын хараңыттан уу дъулайыгар тийиэ дырылаан үмүрүтэ тутарга, баттаңа дырдиргии-дырдиргии өрө турарга дылы буолара».

Кини туойар темата да араас, элбэх: ыбылаах түүлгэтий, сайын кэлийтэ, айылбажуута, төгүрүк сыл төгүллэрэ, үлэ-хамнас.

Кини куолаңыгар ыган таһаары, сүүрдэн-көтүтэн дыэрэтий көстүбэт этэ. Барыта сааскы халаан уутунуу, киэн, дэлэгэй, энээркэй этилэр, көнүл баий иэйиилэр күнгэ тардыстан, күөх дуолга көтө-дайа сырсаллара. Доржоон саңаланыыта даңаны, бүтүүтэ даңаны ынтырыы илдьиттэрин курдук хантан баңаар чуордук иһиллэрэ. Тынын кэнэтэн аа-дью аңыяах аңайда эйээрбэхтээн баран, доргуччу этэн, иэйэн-куойан барага. Үнкүүтүн ис хонооно бириэмэтиттэн, түүлгэтийттэн көрөн уларыйа сылдьара.

С.А.Зверев үгүс үнкүүтүн тыллара кини бэйэтин хомуруунньюктарыгар, «Хотугу сулус» альманаха, Сунтаар, Ньюба оройуоннар ханыаттарыгар балачча элбэхтий бэчээттэнэн тураллар. Кинилэр норуот ырыаңытын айар маастарыстыбатын, идеинэй - эстетическэй көрүүллэрин табатык көрдөрөллөр. «Кыыл Уола үнкүү тылын системалаан, темалаан, ти ник моонньох курдук хоңуйан этэринэн билингнэ диэри тэнгнээбэ көстө иликкэ дылы», - диэн В. Меркурьев суройбуута бары өттүнэн олохтоох.

С. А. Зверев- Кыыл Уола уолан саңыттан хара кырдышар диэри дьон өйүн-санаатын, кутун-сүрүн тутар алыштаах тойуктаах, дыэрэкээннээх кэпсэллээх этэеччи киэнэ бастынга буолан, Бүтэй Бүлүүгэ эрэ буолбакка, бүтүн Саха сиригэр албан аата, суон сураңа биллибитэ. Саха охуокайа, саха ырыата-тойуга, үнкүүтэ кини сырдык аатын кытта саас-үйэ тухары бигэтий ситимнэммитэ.

Ыытааччы: Түмүктээн эттэххэ, саха норуотун тылын-өхүн, баий тылынан уус-уран айымныштын сыйска-буорга булкуйбакка, ыраас көмүс курдук тутан, биңиги үйэбитигэр тийиэ тиэрдэн аңалбыт дьонтон биирдэстэринэн С. А. Зверев буолар. Кини айбыт ырыалара, тус бэйэтэ толкуйдаан, тобулан онгорбут үнкүүллэрэ, түүлгэ дьонун үмүрү тардар охуокайа, музыкалара, сценаңа айбыт оруоллара - бу барыта саха норуотун культуратын ыбылаңар кылаата буолар. Хас сайын аайы уйгулаах ыбылаңтарга кини албан аата, суон сураңа тойуксүттэр, үнкүүхүттэр хоноонноругар, ырыаларыгар, тойуктарыгар иһирэхтий ахтыллар. Сунтаардар хас ыбылаң аайы бастын үнкүүхүккэ С. А. Зверев аатынан анал улахан бириини туттараллар, онтон конкурска ситиһиилэхтий кыттыбыттарга аатырбыт үнкүүхүт барьельефтаах значогу ыбылаах дьонун уруйдааңынын-айхаллааңынын кытта түөстэригэр анъяллар. Онон Сергей Афанасьевич албан аата, суон сураңа саха ураангхай баарын тухары ааттана, ахтылла туруоðа!